



Die Gewerkschaft.

# Vrućine na gradilištu: Oprez!

**Vreli dani otežavaju posao i čine ga opasnim. Poslodavac je odgovoran za zdravlje svojih zaposlenih. To znači, on mora:**

- da obavijesti svoje radnike o rizicima koji nastaju usljed sunčeve toplote, vrućina i ozona;
- Da obezbjedi zaštitna sredstva, kao što su dovoljno vode, kreme za zaštitu od sunca itd.
- da organizuje mjesta za pauzu u hladu i da obzbjedi hladovinu tj. nastrešnice koje štite od sunca;
- da organizuje posao u skladu sa temperaturama (više pauze, prilagodi ritam i težinu posla, radno vrijeme ...);
- da garantuje prvu pomoć i obezbjedi praćenje (nadgledanje) gradjevinskih radnika u slučaju da se pojave znaci koji narušavaju zdravlje.

**S druge strane svaki gradjevinski radnik treba da radi u interesu očuvanja svog zdravlja :**

- da zaštiti svoju kožu kroz odjeću i kremu za sunce;
- da nosi sunčane naočare, kako bi zaštitio svoje oči.
- obavezno da pije dovoljno vode, toplim danima najmanje 3 do 6 litara.

**Sljedeća tabela vam daje neke instrukcije kako treba da postupite kad nastupi velika vrućina na gradilištu.**

**Ako jedan ili više od ovih uslova nije ispunjen , intervenisati direktno kod polira ili pozovite Unia sekretarijat.**

Temperatura	Radno vrijeme	Pauze	Fizički napor
od 25°C	Podesiti radno vrijeme, započeti ranije ujutro	Pauze uvijek u hladovini	Smanjiti teret i fizičko opterećenje
od 30°C	Izbjegavati teške poslove direktno na suncu	Dodatno pauza od 5 minuta po satu	Prepoloviti fizički naporan posao i opterećenja
od 35°C	Posao smanjiti na jutarnje sate ili ako je potrebno potpuno zaustaviti posao	Dodatno 15 minuta pauze po satu	Bez velikih opterećenja i fizički teških poslova